

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2017

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 10.

KAROLO YA A: MOQOQO**1.1 Leshano ha le na mokoka!**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho qoqa kamoo motho ya buang leshano a sa kgoneng ho tsitlallela ho seo a se buileng.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka ketsahalo eo leshano le ileng la buuwa ho yona.
- a ka qoqa ka ditlamorao tsa leshano leo.

[50]**1.2 Bohahlaudi ke tharollo ya tlhokeho ya mesebetsi.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa a ka qoqa ka melemo e tliswang ke bohahlaudi bakeng sa ho theha mesebetsi.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka hlalosa hore bohahlaudi ke eng.
- a ka nnetefatsa kamoo bohahlaudi bo ka rarolang tlhokeho ya mesebetsi kateng.

[50]**1.3 Seabo sa motjha dikgethong.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa a ka qoqa ka bohlokwa ba dikgetho ho batjha.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka hore hobaneng ha batjha ba tlameha ho kgetha.
- a ka qoqa ka diphetoho tse ka tliswang ke ho ba le seabo ha batjha dikgethong.

[50]**1.4 Puo le moetlo ke diyathoteng di bapile.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa a qoqa ka kamoo puo le moetlo di tsamaellanang mmoho kateng mme di ke keng tsa arohangwa.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka bohlokwa ba puo le moetlo setjhabeng sa rona;
- a ka qoqa ka kamoo setjhaba se ka bolokang puo le meetlo ya sona kateng.

[50]**1.5 Baithuti ba ipabolang dithutong tsa bona tsa materiki ba lokela ho fumantshwa tshehetso ya tsa ditjhelete ha ba fihla yunibesithing. Dumellana kapa o hanane le mohopolo ona.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa a ka qoqa ka tshehetso eo mmuso le mekgatlo ya poraefete e lokelang ho nehelana ka yona ho baithuti.

Dikahare:**Ba dumellanang le sehlooho**

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka kamoo ditjhelete tsa tshehetso di ka tswelang baithuti le setjhaba molemo kateng.
- a ka tiisa ka mabaka.

Kapa

Ba hananang le sehlooho

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka kamoo e seng baithuti ba ipabotseng ba ka tshehetswang ka ditjhelete;
- a ka tiisa ka mabaka.

[50]

1.6 **Makoloi a molemo haholo ho rona, empa a boetse ke lerumo le re qetelang setjhaba.**

Moqoqong ona mohlalobuwa a ka qoqa ka bobbe le botle ba makoloi.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka mathata a ka tliswang ke makoloi le ka melemo e tliswang ke makoloi.

[50]

1.7 **Setshwantsho sa 1.7.1 le sa 1.7.2:**

Moqoqong ona mohlalobuwa o boha setshwantsho, mme o iqapela sehlooho a itshetlehile ka mohopolo wa sehlooho o qholoditsweng ke setshwantsho seo a se kgethileng;

Dikahare:

Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

50

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – (MATSHWAO A 50) SESOTHO PUO YA LAPENG (HL) - SLKT

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlelo e babatseheng	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang	
<p>DIKAHARE LE MORALO Tshekatsheko ya sehlooho: thophiso ya mehopolo le dintlha, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo</p> <p>Matshwao a: 30</p>	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6	
	Boemo bo hodimo	-nehelano e bontshang kutlwisiso e babatseheng ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -mehopolo e bontsha boqheteke, e phepetsa monahano, mme ke e sutsiseng -e hlophisitse hantle ka tsela e ikgethang/babatseheng, mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-nehelano e ralehleng hantle haholo -mehopolo e tsamaellana le sehlooho ka botlalo, e a kgahlisa mme e na le bopaki ba mehopolo e sutsiseng -o hlophisitse hantle haholo ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-nehelano ke e kgotsofsang ditlokeho -mehopolo e momahane ka tsela e kgotsofsang le e kgodisang -o hlophisitse ka tsela e utwisisehang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-nehelano e momahane mona le mane -mehopolo ke e seng ya boiqapelo, mme e sa hlakang -ho na le bopaki bo seng bokae ba thophiso le momahano ya nehelano	-nehelano e tswile lekoteng ho hang -mehopolo ke e sa tsepamang e dubakaneng -ha e utwahale, mme dintlha di a phetakakwa -ha e a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
	Boemo bo tlase	25–27	19–21	13–15	7–8	0–3
	-mosebetsi o tswileng matsoho le ha o haellwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatseheng -mehopolo ke e sutsiseng mme e bontsha boqheteke -o hlophisitse hantle ka tsela e bontshang bokgoni, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-Nehelano e radilweng hantle -mehopolo ke e loketseng, mme e thahasellisang -o hlophisitse hantle ka tsela e ikgethang, mme o momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	-nehelano e a kgotsofsata le ha e sa hlaka mona le mane -mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng -ho na le thophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela, mmele le qetelo	-nehelano boholo e tswile lekoteng -mehopolo ha e a momahana ka tshwanelo, mme e a lahlehisa -nehelano ha e na bopaki ba thophiso le momahano	-boiteko ha bo yo ba ho arabela sehlooho -mehopolo e tswile lekoteng ka ho phetahala, ha e a nepahala -nehelano ha e a tsepama sehloohong, mme e dubakane	
<p>PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO Sehalo, rejisetara, setaele, tlontlontse ke tse lokelang sepheo/tshusumetso le maemo Kgetho ya mantswe Tshebediso ya puo le tiwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto</p> <p>Matshwao a: 15</p>	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3	
	Boemo bo hodimo	-sehalo, rejisetara, setaele le tlontlontse di loketse sepheo ka tsela e babatseheng, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshupo ka tsela e tsotshang -o sebedisitse sehalo se matla, mme se susumetsang ka tsela e ikgethang -o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -o radilwe ka bokgoni bo tsotshang.	-sehalo, rejisetara, setaele le tlontlontse di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo haholo -tshebediso ya puo e matla, mme ho sebedisitse sehalo se loketseng ka nako tsohle -boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto -o radilwe hantle ka tshwanelo	-sehalo, rejisetara, setaele le tlontlontse di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo -puo ya bonono ke e loketseng, mme e sebedisitse ka tshwanelo -sehalo se sebedisitse ka tshwanelo: -o radilwe ka tsela e mahareng feela	-sehalo, rejisetara, setaele le tlontlontse ha di a lokela sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo -puo e sebedisitse feela ka tsela ya motheo -sehalo mmoho le moelelo o hlhiswang ke tema ke tse sa lokelang -ho sebedisitse tlontlontse ya motheo feela	-puo e sebedisitsweng ha se e utwisisehang -sehalo, rejisetara, setaele le tlontlontse ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo -tshebediso ya tlontlontse e haellang haholo hoo nehelano e sa utwisisehang
	Boemo bo tlase	13	10	7	4	
-tshebediso ya puo ke e sefutho, mme e susumetsang sehalo sa tema -o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto -o radilwe ka bokgoni bo tsotshang	-tshebediso ya puo ke e nepahetse, mme e loketseng maemo -sehalo ke se matla, mme se loketseng -ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto -o radilwe hantle	-tshebediso ya puo ke e kgotsofsang le ha ho na le ho sa tsamaellane mona le mane -ka kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang	-puo ke ya motheo feela, mme e sebedisitse ka tsela e haellang -popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako -tlontlontse e haella haholo feela			
<p>SEBOPEHO Makgetha a tema: popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehang</p> <p>Matshwao a: 5</p>	5	4	3	2	0–1	
	-kgodiso ya sehlooho ke e babatseheng -katoloso ya dintlha ke e ikgethang -dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	-dintlha ke tse loketseng, mme tse hodisang sehlooho -momahano e bopilweng ke e supang bokgoni -dipolelo le diratswana di loketse nehelano, mme di fapafapanngwa ka tshwanelo	-dintlha tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng -dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng -moqoqo o ntse o hlhiswa moelelo	-tse ding tsa dintlha ke tse utwahalang -dipolelo le diratswana di na le diphoso -moqoqo o a utwisiseha le ha o le diphoso	-dintlha tsa bohlokwa di a haella -dipolelo le diratswana tse hlhisitsweng ke tse fosahetseng -moqoqo ha o na moelelo o lebeletsweng	

Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho SE LE SENG FEELA KAROLONG YA A, mme a ngole ka dihlooho TSE PEDI KAROLONG YA B.
- Karolo ka nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng bakeng sa ho tshwaya tema ka nngwe.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae.
- Ha mohlahlobuwa a **tswile lekoteng** nehelanong, etsa tsena tse latelang:
 - Abela mohlahlobuwa matshwao bakeng sa dikahare ho fella kगतong ya pele feela.
 - Abela mohlahlobuwa matshwao bakeng sa tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
 - Abela mohlahlobuwa matshwao bakeng sa sebopeho ho fella kगतong ya pele feela.
- Mohlahlobuwa a etse moralo bakeng sa tema ya hae: Motshwai a lekole dintlha (mehopolo ya sehlooho le e e tshehetsang) ho bona kamoo e lebisang tlhahisong ya diratswana le tema yohle kateng.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya moqoqo:

Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
 —, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
 mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
 mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
 mt bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo a fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
 p bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
 ^ bakeng sa lentswe, karolwana ya lentswe le matshwao a ho bala a siilweng dipakeng tsa mantswe a mang;
 // bakeng sa ho arola diratswana.
 ← bakeng sa ha mohlahlobuwa a qadile polelo hara mola;
 ↑↓ bakeng sa ha mohlahlobuwa a fetoletse dintlha tsa hae a qadile ka eo a lokelang ho qetella ka yona.

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopeho	05	Seb =
Matshwao ohle	50	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO**POTSO YA 2****2.1 LENGOLO LA KOPO****Sebopeho**

- Aterese di pedi. Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsohong le letona, e nto latelwa ke letsatsi, kgwedi le selemo;
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsohong le letshehadi. e qala ka maemo a tshebetso a ya ngollwang ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo;
- Tlasa aterese ho ngolwa tumedisio (Monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana);
- Tlasa tumedisio ho ngolwa mola wa sehlooho – o totobatsang sepheo sa lengolo, e nto ba selemekela;
- Mmele – ke moo mohlalobuwa a ngolang ka dikahare tse totobetseng tsa ho ngolwa ha lengolo lena le itshetlehleng hodima dintlha tsa mmapa wa monahano;
- Qetelo ke ya semmuso, mme e ngolwa e le '*Ka botshepehi, Ka boikokobetso* jj;
- Ya ngolang o ngola lebitso la hae ka botlalo ka mora qetelo, ebe o a saena.

Dikahare:

- Mohlalobuwa a ka hlahisa sepheo sa lengolo e leng ho kopa dithuso tsa dijo le diaparo.
- a ka hlalosa seo mokgatlo o ka se etsang ha o ka fumantshwa dithuso tseo.

[25]**2.2 PUISANO****Sebopeho:**

- Puisano ke tema e ngolwang ho hlahisa puisano e teng pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi (jk. Karabo:);
- Puisano e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.

Dikahare:

- Mohlalobuwa a ka hlahisa mabaka a hae a etsang hore Karabo a hane ho ya yunibesithing.
- a ka tiisetse le ho tshepisa motswadi wa hae (Karabo) hore ha a ka fumantshwa monyetla wa ho etsa seo a se labalabelang, a ka ba le bokamoso bo tjhabileng.

[25]

2.3 ATIKELE E YANG MAKASINENG**Sebopeho**

- Atikele e ba le sehlooho se hohelang mahlo;
- Lebitso la moqolotsi wa ditaba le sebaka seo atikele e ngolletsweng teng di ngolwa ka hodima seratswana sa pele;
- E arolwa ka dikholomo tse bopilweng ka diratswana tse kgutshwanyane;
- Ditaba di hlahiswa ka sebopeho sa boloko;
- Dintlha di lokodiswe ka tsela ya phiramite/fanele.
- Atikele e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.

Dikahare:

- Mohlahlobuwa a ka hlalosa kamoo ditsotsi di qhekanyetsang batho kateng.
- a ka qoqa, a eletsa kamoo ba lokelang ho ba sedi kateng ha ba le metjhining ya di-ATM.

[25]**2.4 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO**

Lenanetsamaiso ke moralo le tlhophiso ya ditaba tse tla tshohlwa kopanong ya mokgatlo. Hangata lenanetsamaiso le tsamaya le tsebisso ya mohla wa kopano, sebaka le nako eo kopano e tla tshwarwa ka yona. Sebopeho sa lenanetsamaiso la dikopano hangata se a tshwana, mme se akaretsa dintlha tse latelang:

Sebopeho:

1. Pulo ya kopano le kamohelo;
2. Tlhomamiso ya kopano;
3. Mabitso a ba teng le ba siyo;
4. Metsotso ya kopano e fetileng;
5. Tse tswang metsotsong;
6. Ditaba tse ntjha tsa letsatsi leo:
 - 6.1 Ho hlwaya dibaka tse aparetsweng ke botlokotsebe
 - 6.2 Mokgwa wa tshebetso
7. Tse ka tlatsetsang;
8. Kgetho ya letsatsi la kopano e latelang;
9. Ho kwala.

(Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano di itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.)

Metsotso ya kopano:

Metsotso ya kopano ke tlaleho ya ditaba tsa kopano e neng e tshwerwe mme e lokela ho tsamaellana le dintlha tsa lenanetsamaiso.

[25]

2.5 INTHAVIU E NGOLWANG**Sebopeho:**

- Dipotso di hlophiswe hantle ho nonya dikarabo tse tla nehelana ka tlhahisoleseding ka botlalo;
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgotlopedi (jk. Teboho:);
- Mmotsi o botsa mmotsuwa dipotso tse itshetlehleng ka kgaello ya metsi mme mmotsuwa o araba dipotso tsena;
- Sehlo e be se loketseng kopano ena, puo e be ya semmuso.
- Inthaviu e itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano

Dikahare:

Motshwai a ananele nehelano e ikamahantseng le kgaello ya metsi.

Ela hloko: Ha mohlalobuwa a sebedisitse lereo ramotse e le majoro, morena wa sebaka kapa lekhansele a se fuwe kotlo.

[25]**2.6 LENGOLO MMOHO LE TOKOMANE YA BOITSEBISO****Sebopeho:**

- Aterese di pedi. Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsohong le letona, e nto latelwa ke letsatsi, kgwedi le selemo;
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsohong le letshehadi. E qala ka maemo a tshebetso a ya ngollwang ebe ho latela aterese ya hae ka botlalo;
- Tlase aterese ho ngolwa tumedisano (Monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana);
- Tlase tumedisano ho ngolwa mola wa sehlooho – o totobatsang sepheo sa lengolo, e nto ba selelekela;
- Mmele – ke moo mohlalobuwa a ngolang ka dikahare tse totobetseng tsa ho ngolwa ha lengolo lena le itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano;
- Qetelo ke ya semmuso, mme e ngolwa e le '*Ka botshepehi, Ka boikokobetso* jj;
- Ya ngolang o ngola lebitso la hae ka botlalo ka mora qetelo, ebe o a saena.

Tokomane ya boitsebiso:

Dintlha e be tse tsamaelanang le tse batlilweng phatlalatsong ya sekgeo sa mosebetsi

Sebopeho:

- Dintlha tsa boitsebiso e be tse felletseng;
- Tsa thuto;
- Hlakisa diphihlelo tsa hao;
- Dipaki.

Dikahare:

- Mohlalobuwa o ngolla Tharollo Selepe lengolo la kopo ya mosebetsi.

[25]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****50****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehlang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<p>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</p> <p>(Nehelano le mehopollo) Ho rala, ho hlophisa mehopollo Kelohlolo ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo</p> <p>MATSHWAO A 15</p>	<p>13–15</p> <p>-Nehelano e babatsehlang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang -Mehopollo e matla e sutsitseng -Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong -Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshhehetsa sehlooho -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa</p>	<p>10–12</p> <p>-Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema -Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong -Mehopollo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintlha di tshhehetsa sehlooho -Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa</p>	<p>7–9</p> <p>-Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano e na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa e a kgera -Mehopollo le dikahare di na le momahano e amohelehang -Ke dintlha tse itseng feela tse tshhehetsang sehlooho -Ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng</p>	<p>4–6</p> <p>-Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgera ho itseng -Mehopollo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng -Sehlooho se tshhehetswa ke dintlha tse itseng feela -Sebopeho se fofo feela, mme se na le bohlotso bo boholo</p>	<p>0–3</p> <p>-Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema -Moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo -Mehopollo le dikahare ha di na momahano -Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshhehetsang sehlooho -Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopeho se nepahetseng</p>
<p>PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO</p> <p>Sehalo rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantsewe, matshwao a puo le mopeleto</p> <p>MATSHWAO A 10</p>	<p>9–10</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle -Nehelano ha e na diphoso</p>	<p>7–8</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle -Tshebediso ya tlotlontswe e ntle haholo -Nehelano boholo ha e na diphoso</p>	<p>5–6</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo -Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng -Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo</p>	<p>3–4</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle -Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata -Tshebediso e seng kae ya tlotlontswe -Moelelo o nyotobeditswe</p>	<p>0–2</p> <p>-Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo -Nehelano e tletse diphoso e dubakane -Tlotlontswe ha e dumellane le maemo -Moelelo o nyotobeditswe haholo</p>

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO**SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	□5	DMS. =
Puo, Setaele le □ Tokiso ya diphoso	10	PST =
Matshwao ohle	25	